

Dede, si to xɔse me
 traduit de « Jésus-Christ nous apporte... »

♩ = 60 *mf*

1. De - de, si to xɔ - se me Ye - su tso ve na mí ;
 2. E - nye kplɔ - la nyui - to na E - f'a - lě lɔ - lɔa - wo
 3. 'Mea - de - ke ma - wɔ vɔ mí A - xɔ mí le 'si o ;
 4. Le kplɔ - la gā fe ñku me, Mi - na mia - dɔ a - gbe,

E - be : « Nyee nye a - gbo la, Dzi - nye woa - to a - yi 'me. »
 E - ya ñu - to dzɔa wo ñu Nya be - lé - lé na wo.
 A - nya 'le - si wòa kplɔ mí To mo nyui la ko dici.
 Si wò - na - na mieu - ma - na L'a - gbo - ss - ss me kpo,

Be wòa - kplɔ mí na Tɔa la, E - ku l'a - ti ñu - ti,
 A - gbe si wò na wo la, E - nye a - gbe ma - vo
 'Si wò - nya mieu ma - te - ñui, E - do - na ñu - sè mí
 'Ye mieu - zo l'a - blɔ - de me Le e - fe kpo - kplɔ te,

mf

p

'Ye xo - xo tso a - fi - sia, Mie - dze - si e - fe gbe.
 E 'fe ñu - sè gā la nye Wo - fe de - die - no - no.
 He - tsia 'fe be - lé - na - me, Tɔa kpo de mieu ñu daa.
 Mieu - no 'fe fo - me - do - do Je vi - vi - se - se me.